

Sabor del vent

Sabor del vent

Al front mieu, teunha cadena
De cims ancorats al cèl,
E, subre los pòts, l'escruma
De fluma que n'es vengut :

Cada frescor per la selva
Me dessenha un còrs novèl,
Tescut de brancas, de nises,
D'aucelilha e de cançons.

Cada sentor erbagiva
M'enlusiona lo fons del si,
E cada lusor de fuèlha
M'alisa, pèl contra pèl.

Son lo vièlh camin mas sòlas,
E las sèrras mos uèlhs vius.
L'ostal m'es, contra las auras,
l'anmaa l'escota dels monts.

Puèi ven l'aclin de la selva
E l'aur fin del ser tombant
Me pausa man subre pitre
Per la pèl ne savorar.

Ai la carn que sap a l'aura
Risenta entre d'arbres vièlhs.
Ai lo pel coma las èrsas
De blats madurs dins lo tard.

Saveur du vent

A mon front, les montagnes blanches
Ancrées d'amour au fond du ciel,
Sur mes lèvres, perles écume,
Des rivières qui en dévalent :

Chaque fraîcheur dans la forêt
Me dessine un corps tout nouveau,
Tissé de branches et de nids,
D'oiseaux multiples et de chants.

Chaque senteur, parfum de plantes
Eblouit le fond de mon être,
Et la lueur de chaque feuille
Me caresse, peau contre peau.

Mes deux pieds sont le vieux chemin,
Et les collines mes regards.
La maison aux vents appuyée,
M'est âme à l'écoute des monts.

Puis vient le versant des forêts,
Et l'or subtil du soir tombant
Pose ses doigts sur ma poitrine
Pour en savourer seul la peau.

Ma chair a la saveur du vent
Qui chante et rit parmi les arbres.
Mes cheveux dansent tels des vagues
De blés mûrs vibrant au couchant.